



Клуб посланика ДФ - НСД, ДНП, РП

СКУПШТИНА ЦРНЕ ГОРЕ

предсједници Данијели Ђуровић

+382 20 404 - 551	
+382 20 404 - 510	
CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIJEDOBO:	24. 6. 2022. GOD.
KLASIFIKACIJSKI BROJ:	00-61-2/22-23
VEZA:	
EEA:	
SKR. (PENICA):	PRILOG:

На основу чланова 187 и 188 Пословника Скупштине Црне Горе потпредсједница Владе за спољну политику, европске интеграције и регионалну сарадњу и министарка европских послова Јовани Маровић постављам сљедеће

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

Госпођо Маровић,

Недавно су се на јавној сцени, и то из дијела владе, поново чули ставови да позиције у дипломатији не могу да покривају људи којима нису блиске евроатлантске интеграције. И не само у дипломатији већ се та екстремистичка логика преселила и на јавна предузећа и друге сфере. Да ли је то најава нове дискриминације, за коју смо мислили да смо је побиједили 30. августа 2020. године, односно порука да слиједи политички прогон преко 50 одсто грађана Црне Горе, што је нешто сто смо гледали за вријеме владавине бившег режима.

Образложение питања ћу дати на самој сједници.

Одговор тражим и у писаној форми.

Подгорица,
24. јун 2022. године

посланик Демократског фронта

Јован Јоле Вучуровић



Demokratski front



demokratskifrontcg



www.demokratskifront.me



Crna Gora

Ministarstvo evropskih poslova



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

Adresa: Bulevar revolucije 15
81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 481 301

28. 6.

20 22 GOD.

PRIMLJENO:

KLASIFIKACIIONI

BROJ:

VEZA:

00-61-2/22- 23/2

EPA:

SKRAĆENICA:

PRILOG:

Br: 01-08/22-546/2

28. jun 2022. godine

Za:

SKUPŠTINA CRNE GORE

n/r g-dj Danijeli Đurović, predsjednici Skupštine Crne Gore

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje Jovana Vučurovića, poslanika Demokratskog fronta

Poštovana predsjednica Skupštine,

U skladu s članom 191 Poslovnika o radu Skupštine Crne Gore, u prilogu dostavljamo pisani odgovor na poslaničko pitanje **Jovana Vučurovića, poslanika Demokratskog fronta**.

S poštovanjem,

Potpredsjednica Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju
ministarka evropskih poslova

dr. Jovana Marović





Odgovor na poslaničko pitanje Jovana Jola Vučurovića, poslanika Demokratskog fronta: Nedavno su se na javnoj sceni, i to iz dijela vlade, ponovo čuli stavovi da pozicije u diplomatiji ne mogu da pokrivaju ljudi kojima nisu bliske evroatlantske integracije. I ne samo u diplomatiji već se ta eksremistička logika preselila i na javna preduzeća i druge sfere. Da li je to najava nove diskriminacije, za koju smo mislili da smo je pobijedili 30. avgusta 2020. godine, odnosno poruka da slijedi politički progon preko 50 odsto građana Crne Gore, što je nešto što smo gledali za vrijeme vladavine bivšeg režima.

U skladu s Vašim poslaničkim pitanje, u nastavku dostavljam sljedeći odgovor:

Evropska i evroatlantska integracija Crne Gore glavni su vanjsko-politički prioriteti naše države od obnove nezavinosti 2006. godine. Kada je riječ o NATO savezu, Crna Gora je postigla svoj cilj, 5. juna 2017. godine, postajući 29. članica Alijanse. Naš sledeći cilj je evropska integracija gdje nas očekuju brojni izazovi. Svjedoci smo da je u posljednjih nekoliko godina Crna Gora mogla učinjeti više na ovom planu, zbog čega se od ove Vlade, ali i svih aktera društva očekuje ubrzanje procesa kroz realizaciju brojnih aktivnosti koje su pred nama.

Ključne aktivnosti tiču se vladavine prava i s njom povezanih reforme pravosuđa i borbe protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala. Jedino brzim ostvarenjem konkretnih rezultata u ovim oblastima, naša država može da krene naprijed. Ali kao što sam ranije pomenula, neophodno je zalaganje svih aktera, a naročito Skupštine Crne Gore u dijelu imenovanja kompetentnih i profesionalnih kadrova u pravosudnom sistemu.

Ostvarujući te rezultate, Crna Gora stiće mogućnost da priđe na korak od priključenja Evropskoj uniji i ostvarenju glavnog vanjsko-političkog cilja. Da bismo u tome uspjeli, neophodni su ne samo rezultati, već i promocija tih rezultata u zemljama članicama EU, ali i ostatku međunarodne zajednice. Crna Gora mora da jača kapacitete u diplomatiji, kroz imenovanje kredibilnih karijernih i prepoznatih diplomatskih predstavnica i predstavnika, koji će vršiti dužnosti u cilju ostvarivanja i zaštite interesa i ugleda Crne Gore na međunarodnom planu, zaštite i pomoći crnogorskim građankama i građanima koji žive i rade ili putuju van Crne Gore i podrške crnogorskim privrednim i drugim pravnim subjektima na međunarodnom nivou. Samim tim, našoj državi su potrebni diplomatske predstavnice i predstavnici koji njeguju evropske i evroatlantske vrijednosti, imajući u vidu da je potrebno da rade na promociji istih.

Crna Gora trenutno ima svega 14 popunjениh ambasadorskih pozicija u diplomatsko-konzularnim predstavništvima od ukupno 38. Kao potpredsjednica Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju uvijek ću se zalagati da na tim pozicijama treba da budu sposobni ljudi i profesionalni kadrovi, imenovani u skladu sa Zakonom o vanjskim poslovima.



Kada su u pitanju javna preduzeća, ali i javna uprava, od izbora ove Vlade zalažem se da pozicije pokrivaju ljudi koji to zaslužuju i koji imaju znanje i iskustvo da doprinesu procesu, bez obzira na to kojoj partiji pripadaju. Crnoj Gori u procesu evropske integracije neophodni su ljudi koji poznaju proces, imaju znanje i volju da doprinesu da budemo bolji kao društvo. Sa ove pozicije apelovala sam u više navrata i nastaviću to da radim, da koleginice i kolege u drugim resorima zauzmu isti princip jer su našoj državi neophodni rezultati i znanje, a ne političke osvete ili progoni, što su bili principi rada nekih prethodnih vlada. Na primjeru Ministarstva evropskih poslova, želim dokazati da je sistem zasnovan na zaslugama, uz snažnu depolitizaciju administracije, jedini ispravan pristup na osnovu kojeg možemo da gradimo državnu upravu po mjeri potreba naših građanki i građana. Zato svojim radom želim poslati jasnu poruku važnosti korištenja raspoloživih kapaciteta državne uprave od koje zavisi kvalitet svih reformskih procesa.

U tom kontekstu, poseban naglasak stavila bih na zadržavanju i jačanju postojećih kadrova koji se bave povlačenjem evropskih fondova. Naše ministarstvo, u saradnji s drugim resorima, preduzima aktivnosti u cilju unapređenja ovog veoma važnog segmenta, kako kroz bolju koordinaciju, tako i kroz neposredne razgovore s drugim resorima u cilju prezentovanja mogućnosti koje naša zemlja ima u korištenju evropskih fondova, a samim tim i neophodnosti osnaženja postojećih kadrova jer je to od vitalnog interesa za našu državu. Pred našom državom su brojne mogućnosti i velika sredstva od kojih bi se finansirala brojni projekti od javnog interesa, ali je neophodno da shvatimo da nije sve u političkim interesima i partijskim zapošljavanjima. Treba da se vodimo interesima da profesionalni kadrovi budu u centru interesovanja i da zauzimaju bitne pozicije u javnoj upravi i preduzećima. Depolitizacija javne uprave i javnih preduzeća je nešto na čemu insistira i Evropska unija i čemu treba da težimo kao društvo, da se pozicije ne dijele po partijskoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti, već isključivo prema zaslugama.

Kao potpredsjednica Vlade uvijek ću se zalagati da ljudi koji su stručni budu u sistemu bez obzira na nacionalnu, vjersku, partijsku ili bilo kakvu drugu pripadnost, dok god poštuju i promovišu vanjsku politiku i djeluju u skladu sa vanjsko-političkim ciljevima naše države. Nediksriminatorska politika je jedini pravi put za našu državu i bilo bi mnogo bolje kada bismo se više bavili životnim pitanjima, a manje partijskim interesima, koji su obilježili rad prethodnih Vlada.

Na kraju, dozvolite mi da podijelim uvjerenje da ekstremistička logika ne može da postoji u sistemu vrijednosti koji počiva na poštovanju ljudskog dostojanstva, vladavini prava, demokratije i temeljnih prava. Međutim, svjetonadzore alternativnih uvjerenja gledamo preko četiri mjeseca u stravičnim ratnim razaranjima, nad kojima se zgražava gotovo čitav svijet.